

Z A P I S N I K

1. (IV) zajedničke sjednice Opštinskog vijeća i Vjeća radnih zajednica Skupštine opštine Banja Luka, održane u srijedu 23. aprila 1969. godine u velikoj sali Doma kulture.

Sjednica je počela u 10 časova.

Sjednici predsjedava najstariji prisutni odbornik Sveto Djordjević.

Zapisnik vodi radnik organa uprave Sadija Plićanin.

Predsjedavajući konstatuje da je zajedničkoj sjednici vijeća prisutno 122. odbornika. Zatim obavještava prisutne da su oba vijeća održala odvojene sjednice na kojima su verifikovani mandati odbornicima koji su dali i svečane izjave, što znači da Skupština može pravaovaljano odlučivati. Predsjedavajući Sveto Djordjević, za današnju sjednicu predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine opštine,
2. Izbor potpredsjednika Skupštine opštine.

Zatim postavlja pitanje da li neko želi govoriti o prijedlogu dnevnog reda.

Po provedenom glasanju konstatuje da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

SVETO DJORDJEVIĆ objavljuje da se prelazi na izbor predsjednika Skupštine opštine i objašnjava da se predsjednik Skupštine opštine bira dvotrećinskom većinom glasova svih odbornika, a na prijedlog grupe od najmanje 10 odbornika. Zatim SVETO DJORDJEVIĆ objašnjava da je prema Poslovniku Skupštine opštine glasanje javno, ukoliko Skupština ne odluči da se glasa tajno, zbog čega pita da li neko ima prijedlog za tajno glasanje. Niko od odbornika nije predložio tajno glasanje, nakon čega Sveto Djordjević postavlja pitanje da li neko ima prijedlog za izbor predsjednika Skupštine opštine.

Odbornik REFIK DJUBO u ime odbornika: Zenić Dobrivoja, Anušić Josipa, Djurić Ostoje, Čerimagić Vahide, Janković Ljubinke, Tulek Sadika, Pavlovski Stanislave, Dojčinović Svete, Begović Sulejmana, Valenčić Ivice, Tabaković Senije, Adamović Nade, Višekruna Vase, Korica Djure i Fajl Ivana predlaže da se za predsjednika Skupštine opštine izabere ŽIVKO BABIĆ.

AD. 1. Po provedenom glasanju predsjedavajući konstatuje da je za predsjednika Skupštine opštine jednoglasno izabran ŽIVKO BABIĆ.

Odbornik DJUBO REFIK, u ime iste grupe odbornika predlaže da se za potpredsjednike Skupštine opštine izaberu: Džavid Gunić i Ranko Čurčija.

AD. 2. Po provedenom glasanju predsjedavajući konstatuje

2.

da Skupština jednoglasno donosi zaključak da se za potpredsjednike Skupštine opštine izaberu:

- a) DŽAVID GUNIĆ,
- b) RANKO ČURČIJA.

Predsjednik ŽIVKO BABIĆ u svoje ime i u ime potpredsjednika zahvaljuje se na izboru. Zatim objavljuje da je sjednica završena (u lo časova i 45 minuta).

ZAPISNIČAR
Sađija Plićanić

PREDSJEDAVAJUĆI
Sveto Djordjević